

t6_rlaffin1

(TMZ1TtiywhnToQzfaQMbzAM7gFtdq4RmQnd)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_rusub_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X2))) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v2_rlvect_1 X0) \wedge (l1_algstr_0 X0)) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (k3_rlvect_1 X0 X1 X2 = k1_algstr_0 X0 X1 X2) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l2_algstr_0 X0) \Rightarrow ((l2_struct_0 X0) \wedge (l1_algstr_0 X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l2_struct_0 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (k4_struct_0 X0) (u1_struct_0 X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k5_rusub_4 X0 X1 X2 = \text{ReplSep} \\ (\text{toset } (\lambda X3 : \iota. m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) (\lambda X3 : \\ \iota. X3 \in X1) (\lambda X3 : \iota. k1_algstr_0 X0 X2 X3)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2_algstr_0 X0) \Rightarrow ((v4_rlvect_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_algstr_0 X0 X1 (k4_struct_0 X0) = X1))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X0 = X1) \Leftrightarrow ((r1_tarski X0 X1) \wedge (r1_tarski X1 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v2_rlvect_1 X0) \wedge (l1_algstr_0 X0)) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (k3_rlvect_1 X0 X1 X2 = k3_rlvect_1 X0 X2 X1) \quad (9)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (k5_rusub_4 X0 X1 (k4_struct_0 X0) = X1))$$